

Član 3.

Službe zaštite i spašavanja predviđene ovom Uredbom namijenjene su da djeluju na području cijele Federacije, u svim slučajevima kada službe zaštite i spašavanja i jedinice i druge organizovane snage civilne zaštite kantona, općine i grada na čijem području je nastala prirodna i druga nesreća, nisu dovoljne da brzo i efikasno izvrše sve zadatke na zaštiti i spašavanju ugroženih ljudi i materijalnih dobara u odnosu na poslove za koje su nadležne te službe, a u skladu sa naredbama Federalnog štaba civilne zaštite (u daljnjem tekstu: Federalni štab).

II - PRAVNA LICA I UDRUŽENJA GRAĐANA U KOJIMA SE ORGANIZUJU SLUŽBE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Član 4.

Polazeći od kriterija iz člana 2. ove Uredbe, službe zaštite i spašavanja, na nivou Federacije, organizuju se u sljedećim pravnim licima i udruženjima građana i to:

- 1) **Služba za radiološku, hemijsku i biološku zaštitu** formira se u Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zavod), zajedno sa Upravom za jonizirajuće zračenje i radijacionu sigurnost koja se nalazi u Federalnom ministarstvu zdravstva - Sarajevo.

Služba za radiološku, hemijsku i biološku zaštitu će za potrebe zaštite i spašavanja ljudi od prirodnih i drugih nesreća vršiti kontrolu higijensko-epidemiološke situacije, laboratorijsku analizu uzoraka u slučaju masovnih epidemija i trovanja, organizirati i provoditi protivepidemijske mjere, obavljati javno-zdravstvene mikrobiološke djelatnosti, pratiti, proučavati i ocjenjivati higijensku ispravnost vode za piće, površinskih i otpadnih voda i stanje vodoopskrbe na terenu, i kontrolu zdravstvene ispravnosti namirnica u općoj upotrebi i pratiti, analizirati i ocjenjivati uticaj okoliša (zrak, tlo, buka) na zdravstveno stanje ljudi na području Federacije, kao i poslove koji se odnose na zaštitu od jonizirajućeg zračenja, izviđanje (detekcija, identifikacija i obilježavanje kontaminiranog prostora), dozimetrijsku kontrolu i laboratorijsku obradu i utvrđivanje nalaza prikupljenih uzoraka i druge poslove koji se odnose na radiološku zaštitu na području Federacije.

- 2) **Službe za medicinsku pomoć** formiraju se u sljedećim javnim ustanovama iz oblasti zdravstva, i to:
 - u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo,
 - u Javnoj zdravstvenoj ustanovi Univerzitetsko kliničkog centra - Tuzla,
 - u Kliničkoj bolnici - Mostar i u Regionalnom medicinskom centru "dr. Safet Mujić" - Mostar, kao zajednička služba.

Službe za medicinsku pomoć vrše poslove zaštite i spašavanja kada prirodne i druge nesreće izazovu velike gubitke u ljudstvu sa velikim brojem povrijeđenih, koje prevazilaze kapacitete lokalnih zdravstvenih ustanova. U tim slučajevima te službe vrše poslove koji se odnose na pružanje usluga specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite, koja obuhvata zdravstvene usluge u slučaju urgentnih stanja, pruža hitnu stručnu i organizovanu medicinsku pomoć povrijeđenim ili naglo oboljelim ljudima na mjestu povrede i oboljenja, odnosno na mjestu nastanka prirodne ili druge nesreće i vrši njihov transport do zdravstvene ustanove na području Federacije na kojem budu angažovane.

- 3) **Služba za veterinarske poslove** (veterinarska služba) formira se u Veterinarskom fakultetu u Sarajevu - u dijelu koji se odnosi na veterinarstvo.

Veterinarska služba vrši poslove koji se odnose na terensku i laboratorijsku dijagnostiku zaraznih, parazitskih i drugih oboljenja životinja; prati, istražuje, unapređuje i primjenjuje metode otkrivanja, suzbijanja i prevencije zaraznih, parazitskih i drugih oboljenja životinja; planira i predlaže mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije radi sprečavanja širenja i suzbijanja zaraznih oboljenja životinja; istražuje način zaštite od zoonoza; prati, analizira i ocjenjuje uticaj okoliša na zdravstveno stanje



643

Na osnovu člana 123, stav 3. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", broj 39/03 i 22/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog Federalne uprave civilne zaštite, donosi

UREDBU

O ORGANIZOVANJU SLUŽBI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

I - OSNOVNA ODREDBA

Član 1.

Ovom Uredbom određuju se pravna lica i udruženja građana u kojima se organizuju službe zaštite i spašavanja, koje će djelovati na području Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija), utvrđuju zadaci tih službi i uređuju druga pitanja od značaja za organizaciju i rad tih službi.

Član 2.

U cilju stvaranja uvjeta da se u svim slučajevima nastanka prirodne ili druge nesreće na bilo kom dijelu područja Federacije može obezbijediti odgovarajuća zaštita i spašavanje ljudi i materijalnih dobara, formiraju se određene službe zaštite i spašavanja na nivou Federacije koje će djelovati na području cijele Federacije.

U skladu sa ciljevima iz stava 1. ovog člana, a prema Procjeni ugroženosti Federacije Bosne i Hercegovine od prirodnih i drugih nesreća, koja je usvojena Odlukom o Procjeni ugroženosti Federacije Bosne i Hercegovine od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", broj 41/05 - u daljnjem tekstu: Procjena ugroženosti Federacije), na nivou Federacije je potrebno formirati službe zaštite i spašavanja samo u oblastima u kojima općine i kantoni, zbog nepostojanja uvjeta, ne mogu formirati te službe ili ne mogu formirati dovoljan broj tih službi.

Službe zaštite i spašavanja iz stava 1. ovog člana formiraju se u pravnim licima i u udruženjima građana koja ispunjavaju sljedeće uvjete:

- 1) da je njihova djelatnost ili dio djelatnosti takve vrste koja je od značaja za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća,
- 2) da imaju stručne kadrove i odgovarajuću opremu, tehnička i druga sredstva koja omogućavaju vršenje poslova iz nadležnosti službe zaštite i spašavanja,
- 3) da imaju mogućnost pružiti ispomocu službama zaštite i spašavanja koje formira kanton i općina i grad kada se naredi njihovo angažovanje na tim zadacima.

- životinja; obavlja laboratorijske pretrage proizvoda životinjskog porijekla i vode; obavlja kontrolu radioaktivnih materija na i u životinjama, mesu, mlijeku i proizvodima životinjskog porijekla, hrani i vodi za životinje i vrši druge poslove zaštite i spašavanja iz oblasti veterinarstva na području Federacije.
- 4) **Služba za kontrolu zemljišta** (agropedologija) formira se u Federalnom zavodu za agropedologiju Sarajevo. Služba za kontrolu zemljišta vrši poslove praćenja kontaminiranosti poljoprivrednog zemljišta polutantima (teški metali), monitoring (praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta i promjena u i na tlu), uspostavlja zemljišni informacijski sistem poljoprivrednog zemljišta i vodi evidenciju poljoprivrednog zemljišta, daje saglasnosti za upotrebu poljoprivrednog zemljišta, izdaje mišljenja, ateste i certifikate za upotrebu i korištenje poljoprivrednog zemljišta na području Federacije.
- 5) **Služba za zaštitu i spašavanje na vodi i pod vodom** formira se pri Savezu ronilaca Bosne i Hercegovine. Služba za zaštitu i spašavanje na vodi i pod vodom formira se od dijelova klubova: RK "Una" Bihać, Klub podvodnih aktivnosti "Modrac" Lukavac, Klub podvodnih aktivnosti "Mostar", Klub podvodnih aktivnosti "Mostari" iz Mostara, Kajakaški klub "Neretva" iz Mostara, ECO SPORTS GROUP Sarajevo, i USD "Bosna" Sarajevo, prema prihvaćenom i odobrenom programu i zaključenom ugovoru između tih klubova. Služba za zaštitu i spašavanje na vodi i pod vodom vrši poslove spašavanja ljudi na vodi i pod vodom, pronalazi i vadi utopljenike i vrši prevoz na vodi (more, jezera, rijeke) i uklanjanje neeksplozivnih ubojnih sredstava koja se nalaze pod vodom. Te poslove služba vrši prvenstveno u slučajevima kada je potrebno izvršiti masovnu evakuaciju stanovništva ugroženog vodenom stihijom, prilikom pružanja specijalističke pomoći kantonima i općinama i kod pojedinačnih nesreća na i pod vodom i na saniranju većih saobraćajnih i ekoloških nesreća i nesreća koje nastanu iz tehnoloških procesa.
- 6) **Služba za zračni transport i izvidanje** formira se u Vazduhoplovnom savezu Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Služba za zračni transport i izvidanje vrši poslove izvidanja terena kada prijeti nastanak ili je nastala prirodna ili druga nesreća na određenom području Federacije i vrši transport povrijeđenih ljudi (medicinska evakuacija) ili poginulih ljudi ili prevoz pripadnika službi iz tač. 1. do 5. i tač. 7. i 8. ovog člana, kao i gašenje požara sa visina i spašavanje ljudi sa nepristupačnih područja i pruža podršku timovima za deminiranje terena na području Federacije na kojem je potrebno angažovanje tih službi.
- 7) **Služba za seizmologiju i hidrologiju** formira se u Federalnom meteorološkom zavodu - Sarajevo. Služba za seizmologiju i hidrologiju prati jačinu, lokaciju i vrijeme pojave zemljotresa, te stanje i promjene vodostaja na rijekama i jezerima kada mogu ugroziti ljude i materijalna dobra i podatak o tim činjenicama odmah dostavlja Federalnom operativnom centru civilne zaštite, kao i kantonalnim i općinskim operativnim centrima civilne zaštite.
- 8) **Služba za spašavanje sa visina** formira se u Klubu spasavalaca 2000. Sarajevo. Služba za spašavanje sa visina vrši spašavanje ljudi i dobara sa visokih zgrada, iz teško pristupačnih planinskih predjela, lavina i kanjona, iz podzemnih objekata i na mirnim i divljim vodama na području Federacije na kojem bude angažovana.

Član 5.

Pored službi iz člana 4. ove Uredbe, Federalna uprava civilne zaštite (u daljnjem tekstu: Federalna uprava) određuje udruženja građana i nevladine organizacije čija je djelatnost od značaja za zaštitu i spašavanje i sa tim udruženjima i organizacijama može zaključiti sporazum o načinu i uvjetima njihovog angažovanja na

zadacima zaštite i spašavanja na području Federacije koje time imaju status službe zaštite i spašavanja.

U sporazumu iz stava 1. ovog člana utvrđuju se prava i obaveze o međusobnim odnosima u angažovanju tih udruženja i nevladinih organizacija na zadacima zaštite i spašavanja, kao i obaveze Federalne uprave prema tim udruženjima i organizacijama koje se odnose na obezbjeđenje određenih finansijskih sredstava za nabavku opreme i drugih sredstava rada koja su potrebna za rad tih udruženja i organizacija na zadacima zaštite i spašavanja.

III - ZADACI NA FORMIRANJU, OPREMANJU, POPUNJENJU I UPOTREBI SLUŽBI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Član 6.

Rukovodioci pravnih lica, odnosno udruženja građana iz člana 4. ove Uredbe, u kojima se formiraju predviđene službe zaštite i spašavanja, u saradnji sa Federalnom upravom vrše sljedeće poslove:

- 1) da svojim aktom formiraju službu, određuju rukovodioca službe i broj pripadnika službe;
- 2) da popunu službe vrše zaposlenicima koji se nalaze na radu u pravnom licu, odnosno članovima udruženja građana koji su obučeni i osposobljeni za vršenje poslova iz nadležnosti službe;
- 3) da utvrde potrebe u opremi, tehničkim i drugim sredstvima rada koja su neophodna za rad službe zaštite i spašavanja i da preduzimaju mjere za obezbjeđenje te opreme i sredstava,
- 4) da organizuju i provode obučavanje pripadnika službe za uspješno vršenje poslova zaštite i spašavanja iz nadležnosti službe,
- 5) da u roku od šest mjeseci od potpisivanja ugovora iz člana 10. ove Uredbe izrade vlastite procedure rada za procese djelovanja u slučajevima angažovanja na zadacima zaštite i spašavanja iz nadležnosti službe.

Član 7.

Službe zaštite i spašavanja iz člana 4. ove Uredbe, poslove iz svoje nadležnosti vrše u fazi nastanka prirodne ili druge nesreće i u fazi otklanjanja i saniranja nastalih posljedica, a zadatke koji se odnose na preventivnu zaštitu ostvaruju u okviru obavljanja redovne djelatnosti u pravnom licu, odnosno udruženju građana u kojima su formirane.

Član 8.

U cilju stvaranja uvjeta da službe zaštite i spašavanja iz člana 4. ove Uredbe, mogu vršiti poslove zaštite i spašavanja predviđene ovom Uredbom, Federalna uprava će planirati odgovarajuća sredstva u Budžetu Federacije, kao i dio sredstava iz posebne naknade za zaštitu i spašavanje koja pripadaju Federaciji prema članu 180. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti i spašavanju) koja će se koristiti za nabavku opreme, tehničkih i drugih sredstava koja su neophodna za rad tih službi i za obučavanje i osposobljavanje njihovih članova koji obavljaju poslove iz nadležnosti službe zaštite i spašavanja.

Finansijska sredstva iz stava 1. ovog člana obezbjeđuju se samo za finansiranje onog dijela aktivnosti službi zaštite i spašavanja koje će one vršiti kao dio dodatne djelatnosti koja se odnosi na zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, koji su ovom Uredbom i ugovorom iz člana 10. ove Uredbe, stavljeni u nadležnost tih službi.

Raspodjelu sredstava iz stava 1. ovog člana, na pojedine službe zaštite i spašavanja, sa podacima o vrsti i količini sredstava koja treba nabaviti vrši Federalna uprava na zahtjev organa i pravnih lica iz člana 4. ove Uredbe, a u okviru zadataka iz stava 2. ovog člana i u skladu sa godišnjim programom razvoja, godišnjim finansijskim planom i godišnjim programom rada tih službi.

Član 9.

Pravna lica i udruženja građana iz člana 4. ove Uredbe u kojima su formirane službe zaštite i spašavanja, opremu i tehnička sredstva nabavljena iz sredstava člana 8. ove Uredbe

могу користити за обављање своје редовне дјелатности с тим да су дужни обезбједити ефикасно функционисање служби заштите и спаšаванја када се нареди њихово ангажовање што се ближе уређује уговором из члана 10. ове Уредбе.

Члан 10.

Federalna управа ће са правним licima и удруженима грађана из члана 4. ове Уредбе и клубовима из тачке 5. став 2. тог члана, закључити уговор о међусобним правима и обавезама и утврдити конкретне задатке служби у питањима заштите и спаšаванја људи и материјалних добара од природних и других несрећа, као и начин дјеловања служби када Federalни штаб донесе наредбу о њиховом ангажовању на задацима заштите и спаšаванја на подручју Федерације.

Закључивање уговора из става 1. овог члана врши се онда када Federalna управа утврди да је правно лице, односно удружење грађана испунило увјете из члана 6. ове Уредбе, а правно лице и удружење грађана које не испуни те увјете нема статус службе заштите и спаšаванја.

Члан 11.

Употребу служби заштите и спаšаванја из члана 4. ове Уредбе, на задацима заштите и спаšаванја, у увјетима из члана 7. ове Уредбе, у вријеме и мјесто за њихово дјеловање на подручју Федерације, наредује Federalни штаб, самоиницијативно или на приједлог Federalне управе.

Када штаб из става 1. овог члана, нареди ангажовање служби заштите и спаšаванја, руководиоци правних лица и удружења грађана из члана 4. ове Уредбе, у којима су формиране службе заштите и спаšаванја, дужни су предузети све потребне мјере којима ће обезбједити да службе правовремено дођу на мјесто одређено наредбом Штаба и да могу вршити задатке из своје надлежности.

Изузетно, у hitним случајевима када не постоји могућност да се у што краћем року одржи сједница Federalног штаба, ангажовање служби заштите и спаšаванја из члана 4. ове Уредбе, може да нареди командант, односно начелник Federalног штаба, ако је командант одсутан о чему је дужан благовремено обавијестити команданта тог штаба.

Службе заштите и спаšаванја из члана 4. ове Уредбе, ангажују се онда када Влада Федерације Босне и Херцеговине прогласи настанак природне или друге несреће на подручју Федерације, а изузетно, ангажовање тих служби може се извршити и prije проглашења природне или друге несреће, у случају када пријети непосредна опасност од настanka природне и друге несреће у циљу предузимања одговарајућих мјера на спречавању настanka те опасности или несреће или ублажавања њиховог дјеловања.

Члан 12.

Federalna управа ће предузимати одговарајуће активности на формирању служби заштите и спаšаванја из члана 4. ове Уредбе, њиховој попуни људством и материјално-техничким средствима, обучавању и стручном осposoblјаванју и у тим питањима пружати одговарајућу стручну и другу помоћ и старати се да службе буду осposoblјене за вршење задатака за које су формиране, а правна лица и удружења грађана из члана 4. ове Уредбе, су дужна поступити по заhtјевима Federalне управе.

IV - FORMIRANJE SLUŽBI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U KANTONIMA, GRADU I OPĆINAMA

Члан 13.

У складу са одредбом члана 123. став 3. Закона о заштити и спаšаванју, владе кантона својим актом формирају службе заштите и спаšаванја кантона на приједлог кантонaлне управе цивилне заштите које ће дјеловати на подручју кантона.

Formiranje служби заштите и спаšаванја из става 1. овог члана, врши се у складу са потребaма које су утврђене у процени угрожености подручја кантона од природних и других несрећа, кадровским и материјалним увјетима којима располажи правна лица и удружења грађана у којима се формирају те службе.

Члан 14.

Одредбе члана 13. ове Уредбе аналогно се примјенјују и на формирање служби заштите и спаšаванја за потребе опćине односно града што се врши у складу са проценом угрожености подручја

опćине односно града од природних и других несрећа и потребaма опćине утврђене у тој процени.

Formiranje служби из става 1. овог члана врши опćински начелник на приједлог службе цивилне заштите опćине.

Члан 15.

Службе заштите и спаšаванја кантона и опćине могу се формирати и у правним licima и удруженима грађана из члана 4. ове Уредбе, ако у тим правним licima и удруженима грађана постоје увјети за формирање тих служби, с тим да се time не смије довести у питање организација и рад службе заштите и спаšаванја из члана 4. ове Уредбе.

Члан 16.

У propisu владе кантона, односно у опћем акту опćинског начелника којима се формирају службе заштите и спаšаванја кантона и опćине, аналогно се уређују и питања из чл. 6. до 12. ове Уредбе.

IV - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Члан 17.

Службе заштите и спаšаванја из члана 4. ове Уредбе формираће се у року од три мјесеца од дана ступања на снагу ове Уредбе.

Члан 18.

Federalna управа је дужна пружити одговарајућу стручну помоћ кантонaлним управaма цивилне заштите и службама цивилне заштите опćина на правилном и благовременом формирању служби заштите и спаšаванја кантона, односно опćине и града из чл. 13. и 14. ове Уредбе.

Члан 19.

Ова Уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".

У број 536/06
14. септембра 2006. године
Сарајево

Премијер
др. **Ahmet Hadžipašić**, с. р.

BiH", broj 58/06), u članu 4. tačka 5) iza riječi "ronilaca" dodaje se riječ "Federacije".

Druga rečenica iste tačke mijenja se i glasi:

"Služba za zaštitu i spašavanje na vodi i pod vodom osniva se od dijelova klubova: „EKO SPORTSKA GRUPA" Sarajevo, „KPA MOSTAR" Mostar i KK "NERETVA" Mostar".

U tački 6) riječi: "Vazduhoplovnom savezu Bosne i Hercegovine" zamjenjuju se riječima: "Savezu aeroklubova Federacije Bosne i Hercegovine".

Član 2.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V broj 577/10
1. jula 2010. godine
Sarajevo

Premijer
Mustafa Mujezinović, s. r.



Na osnovu člana 123. stav 3. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", broj 39/03 i 22/06), na prijedlog Federalne uprave civilne zaštite, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 149. sjednici održanoj 1. jula 2010. godine, donosi

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O ORGANIZIRANJU SLUŽBI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.

U Uredbi o organiziranju službi zaštite i spašavanja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije

Na osnovu člana 123. stava 3. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", br. 39/03, 22/06 i 43/10), na prijedlog Federalne uprave civilne zaštite, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 36. sjednici, održanoj 09.02.2012. godine, donosi

UREDBU
O IZMJENI UREDBE O ORGANIZOVANJU SLUŽBI
ZAŠTITE I SPAŠAVANJA FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE

Član 1.

U Uredbi o organizovanju službi zaštite i spašavanja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 58/06 i 40/10), u članu 4. tačka 6) riječi: "Savezu aeroklubova Federacije Bosne i Hercegovine" zamjenjuju se riječima: "Vazduhoplovnom/Zrakoplovnom savezu Federacije Bosne i Hercegovine".

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 142/2012
9. februara 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.



f-
u
f-
a

e

■

e
r.



**ВЛАДА ФЕДЕРАЦИЈЕ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ**

1396

На основу члана 123. став 3. Закона о заштити и спасавању људи и материјалних добара од природних и других несрећа ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 39/03, 22/06 и 43/10), а у вези са чланом 19. став 2. Закона о Влади Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06), Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 57. сједници одржаној 26.07.2012. године, доноси

**УРЕДБУ
О ДОПУНАМА УРЕДБЕ О ОРГАНИЗОВАЊУ
СЛУЖБИ ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ФЕДЕРАЦИЈЕ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ**

Члан 1.

У Уредби о организирању служби заштите и спасавања Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 58/06, 40/10 и 14/12), у члану 4. иза тачке 8) додаје се нова тачка 9) која гласи:

"9) Служба за асанацију терена формира се у Јавном комуналном предузећу "Градска гробља" д.о.о. Високо.

Служба за асанацију врши послове који се односе на хигијенско-епидемиолошку процјену настале ситуације, одређује одговарајуће превентивне мјере и њихов приоритет и проводи оне мјере које спадају у њену надлежност, подузима санитарно-хигијенске и санитарно-техничке мјере на терену, с циљем спречавања ширења заразе, епидемије и других штетних посљедица по људе и материјална добра, а врши и уклањање, идентифицирање и сахрањивање људи у случају масовних несрећа и по захтјевима породица умрлих и закопавање угинулих животиња, те планира и предлаже мјере дезинфекције, дезинсекције и дератизације, као и уклањање других отпадних и штетних материја које угрожавају здравље људи и околиша и обавља и друге послове заштите и спасавања на подручју Федерације."

Члан 2.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".

В. број 1064/2012
26. јула 2012. године
Сарајево

Премијер
Нермин Никшић, с. р.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 188/2017
10. februara 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.

Na osnovu člana 123. stav (3) Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", br. 39/03, 22/06 i 43/10), na prijedlog Federalne uprave civilne zaštite, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 90. sjednici, održanoj 10.02.2017. godine, donosi

**UREDBU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O
ORGANIZOVANJU SLUŽBI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE**

Član 1.

U Uredbi o organizovanju službi zaštite i spašavanja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 58/06, 40/10, 14/12 i 66/12), u članu 2. stav (2) broj "41/05" zamjenjuje se brojem "95/14".

Član 2.

U članu 4. tačka 1) iza riječi: (u daljem tekstu: Zavod) zarez se zamjenjuje tačkom i preostali dio teksta briše se.

U tački 2) alineja 3. mijenja se i glasi:

"u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar i u Javnoj ustanovi Kantonalnoj bolnici "Dr. Safet Mujić" - Mostar kao zajednička služba."

Tač. 3), 6) i 9) brišu se.

Dosadašnje tač. 4), 5), 7) i 8) postaju tač. 3), 4), 5) i 6).

Dosadašnja tačka 5) koja je postala tačka 4) mijenja se i glasi:

"4) Služba za zaštitu i spašavanje na vodi i pod vodom formira se u Sportsko - rekreativnom klubu "Neretva" Konjic.

Služba za zaštitu i spašavanje na vodi i pod vodom vrši poslove spašavanja ljudi na vodi i pod vodom, pronalazi i vadi utopljenike i vrši prevoz na vodi (rijeke, jezera, more) i sve druge poslove, zadatke, aktivnosti i mjere zaštite i spašavanja na vodi i pod vodom."

U dosadašnjoj tački 7) koja je postala tačka 5) riječi: "Služba za seizmologiju i hidrologiju formira se u Federalnom meteorološkom zavodu - Sarajevo" zamjenjuju se riječima: "Služba za seizmologiju i hidrometeorologiju formira se u Federalnom hidrometeorološkom zavodu - Sarajevo".

U dosadašnjoj tački 8) koja je postala tačka 6) riječi: "Klubu spasavalaca 2000. Sarajevo" zamjenjuju se riječima: "Gorskoj službi spašavanja Federacije Bosne i Hercegovine".



**ВЛАДА ФЕДЕРАЦИЈЕ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ**

418

На основу члана 123. став (3) Закона о заштити и спасавању људи и материјалних добара од природних и других несрећа ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 39/03, 22/06 и 43/10), на приједлог Федералне управе цивилне заштите, Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 213. сједници, одржаној 12.03.2020. године, доноси

УРЕДБУ

**О ИЗМЈЕНИ УРЕДБЕ О ОРГАНИЗОВАЊУ СЛУЖБИ
ЗАШТИТЕ И СПАШАВАЊА ФЕДЕРАЦИЈЕ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ**

Члан 1.

У Уредби о организовању служби заштите и спасавања Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 58/06, 40/10, 14/12, 66/12 и 11/17), у члану 4. тачка 2) алинеја 1. мијења се и гласи:

"Клинички центар Универзитета у Сарајеву,"

Члан 2.

Ова уредба ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеним новинама Федерације БиХ".

В. број 375/2020
12. марта 2020. године
Сарајево

Премијер
Фадил Новалић, с. р.

"7) Служба за ветеринарске послове (ветеринарска служба) формира се у Ветеринарском институту при Ветеринарском факултету у Сарајеву.

Служба за ветеринарске послове врши послове који се односе на теренску и лабораторијску дијагностику заразних, паразитних и других обољења животиња, праћење, истраживање, унапређење и примјењивање методе откривања, сузбијања и превенције заразних, паразитних и других обољења животиња, планирање и предлагање мјера дезинфекције, дезинсекције и дератизације ради спречавања ширења и сузбијања заразних обољења животиња, истраживање начина заштите од зооноза, праћење, анализирање и оцјена утицаја околиша на здравствено стање животиња, лабораторијске претраге производа животињског поријекла, контрола радиоактивних материја на и у животињама, месоу, млијеку и производима животињског поријекла, храни и води за животиње, токсиколошке претраге животиња, хране животињског поријекла, хране и воде за животиње, испитивања и контрола каквоће лијекова за употребу у ветеринарству у производњи и промету, истраживање, унапређење и примјењивање развојне методе технологије и контроле у вези са прегледима животиња и храном животињског поријекла, храном за животиње и лијековима за употребу у ветеринарству, стручна помоћ ветеринарским организацијама, узгајивачима и држатељима животиња, субјектима у пословању са храном животињског поријекла и произвођачима хране за животиње и лијекова за употребу у ветеринарству, пружање стручне подршке у вези сигурности хране и хране за животиње те здравља и добробити животиња, истраживање, унапређење и пружање стручне помоћи у вези са репродукцијом и генетиком животиња, прикупљање, анализирање и интерпретација података о здрављу и производњи животиња те здравственој и хигијенској исправности хране животињског поријекла исхране за животиње и друге послове заштите и спашавања из области ветеринарства на подручју Федерације".

Члан 2.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".

В. број 892/2021
27. маја 2021. године
Сарајево

Премијер
Фадил Новалић, с. р.

На основу члана 123. став (3) Закона о заштити и спашавању људи и материјалних добара од природних и других несрећа ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 39/03, 22/06 и 43/10), на приједлог Федералне управе цивилне заштите, Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 267. сједници, одржаној 27.05.2021. године, доноси

**УРЕДБУ
О ДОПУНИ УРЕДБЕ О ОРГАНИЗОВАЊУ СЛУЖБИ
ЗАШТИТЕ И СПАШАВАЊА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ**

Члан 1.

У Уредби о организовању служби заштите и спашавања Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 58/06, 40/10, 14/12, 66/12, 11/17 и 20/20), у члану 4. додаје се нова тачка 7) која гласи: